



Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in the world by JSTOR.

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the mid-seventeenth to the early twentieth centuries.

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial purposes.

Read more about Early Journal Content at <http://about.jstor.org/participate-jstor/individuals/early-journal-content>.

JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Yellow fever in the United States, as reported to the Surgeon-General Public Health and Marine-Hospital Service, December 26, 1903, to April 22, 1904.

Place.	Date.	Cases.	Deaths.	Remarks.
Texas: Laredo.....	Dec. 26-Mar. 18	6	6	One case imported from Minera.

[Note.—In accordance with custom, the tables of epidemic diseases are terminated semiannually and new tables begun.]

Weekly mortality table, cities of the United States.

Cities.	Week ended—	Population, United States census of 1900.	Total deaths from all causes.	Deaths from—								
				Tuberculosis.	Yellow fever.	Smallpox.	Varioloid.	Cholera.	Typhus fever.	Enteric fever.	Scarlet fever.	Diphtheria.
Altoona, Pa.	Apr. 16	38,973	16	1
Ashtabula, Ohio	do	12,949	10	2
Baltimore, Md.	do	508,957	191	31	5	5	1
Binghamton, N. Y.	do	38,647	18	4	1
Boston, Mass.	do	560,892	204	28	4	4	1
Brockton, Mass.	Apr. 9	40,063	20	2	1	1	2
Cambridge, Mass.	Apr. 16	91,886	30	5	1	1
Camden, N. J.	do	75,935	29
Charleston, S. C.	Apr. 9	55,807	26	3
Chelsea, Mass.	do	34,072	16
Do	Apr. 16	34,072	16
Chicago, Ill.	do	1,698,575	616	78	10	9	6	1
Chicopee, Mass.	do	19,167	7	1	1	1	1
Cincinnati, Ohio	Apr. 8	325,902	153	12	3	1	1
Do	Apr. 15	325,902	157	19	1	4	1	1
Cleveland, Ohio	do	381,766	141	19	1	9	1	3
Clinton, Mass.	Apr. 16	13,667	4
Colorado Springs, Colo.	Mar. 19	21,085	5	4
Do	Mar. 26	21,085	5	3
Covington, Ky.	Apr. 2	21,085	12	2
Danville, Ill.	Apr. 16	16,354	9	1
Dayton, Ohio	do	85,333	17	2	1
Des Moines, Iowa	Apr. 9	62,139
Detroit, Mich.	do	285,704	79	1	3
Do	Apr. 16	285,704	97	1	1
Dubuque, Iowa	Apr. 9	36,287	4	1
Dunkirk, N. Y.	do	11,616	7	1
Elmira, N. Y.	do	35,672	12
Erie, Pa.	do	52,733	21	1
Everett, Mass.	do	24,336	7	1
Do	Apr. 16	24,336	13	2
Fall River, Mass.	do	104,863	51	1
Fitchburg, Mass.	Apr. 9	31,581	14	2
Fort Smith, Ark.	do	11,587	3
Galesburg, Ill.	do	18,607	11
Hyde park, Mass.	do	13,244	5	1	1
Jacksonville, Fla.	do	28,429	26	4	1
Johnstown, Pa.	do	35,936	18	1
Do	Apr. 16	35,936	16
Kokomo, Ind.	do	10,609	3
Lawrence, Mass.	Apr. 9	62,559	18	3
Lexington, Ky.	do	26,369	14	2
Los Angeles, Cal.	do	102,479	69	13	2	1
Lowell, Mass.	Apr. 16	94,969	29	3	1
McKeesport, Pa.	Apr. 9	34,227	18	1	1
Malden, Mass.	do	33,664	8
Manchester, N. H.	do	56,987	13	1
Marlboro, Mass.	do	13,609	4	1
Medford, Mass.	Apr. 16	18,244	5	1
Melrose, Mass.	Apr. 9	12,962	9
Memphis, Tenn.	Apr. 16	102,320	37	4	1
Milwaukee, Wis.	Apr. 9	285,315	83	2	1
Mount Vernon, N. Y.	Apr. 16	21,228	7	1
Nashua, N. H.	do	23,898	5	1
Nashville, Tenn.	do	80,865	37	5	1
Newark, N. J.	Apr. 9	246,070	108	23	1	1	1	1	1
Do	Apr. 16	246,070	104	10	1	5	2	1	1

